

# Vuk'uzenzele

Vha i diselwa nga Vhudavhidzani ha Muvhuso (GCIS)

English/Tshivenda

Thangule 2020 Khandiso 1



Nga mañwe  
maipfi, u  
dikhethela  
thungo

Siatari 7



U vha o kunaho na u  
sa kambwa ndi ndila  
ntswa ya u kambwa  
ya mugodombeli  
kha zwidzidzivhadzi

Siatari 8



## Afrika Tshipembe li khou shuma u tandulula thaidzo ya thahelo ya venthileitha



**VENTHILEITHA** dzi bveledzwaho fhano hayani dzi do thusa vhalwadze vha re na tsumbadwadze dza COVID-19 dzine dzi sa vhe khombo nga maanda uri vha kone u fema zwo leluwa.

**Silusapho Nyanda**

**N**indwa ya u lwa na vhulwadze ha tshitzili tsha corona (COVID-19) Afrika Tshipembe yo khwañiswa nga venthileitha dza u tou thoma u itwa shangoni lashu.

Venthileitha ya Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) i thusa vhalwadze vha re na tsumbadwadze dza COVID-19 dzine dza sa vhe khombo nga maanda u fema zwo leluwa u ñetshedza levele yo linganelaho ya mutsiko wa maya u re na okisidzheni u itela uri ndila dza u tshimbidza maya dzi dzule dzo vulea.

Venthileitha yo oliwa nga Khoro ya Thodisiso na zwa

Ndowetshumo ya zwa Saints (CSIR) nga kha tshumisano na vhashumisani vha tshivhalo vhapo nahone i do ñetshedzwa u mona na shango kha vhalwadze vhanne vha khou sumbedza u vha na vhuleme ha u fema mathomoni a u kavhiwa nga COVID-19.

"Muya une muthu a anzela u u fema u na phesenthe dza 23 dzo ñalaho nga okisidzheni. Venthileitha ya CPAP i nga bommba okisidzheni nga vhunzhi, i tshi khou thusa muthu u fema. CPAP i bommba okisidzheni yo ñalaho u ya ngauralo. Vha nga gonyisa kana vha fhungudza

**Tsho iswa phanda kha siatari 2**



U vha Vuk'uzenzele kha vha danulode GOVAPP kha:



Vha tode SA Government kha Google playstore kana appstore

**KHA VHA RI KWAME**

Webusaithi: [www.gcis.gov.za](http://www.gcis.gov.za) [www.vukuzenzele.gov.za](http://www.vukuzenzele.gov.za) Imeili: [vukuzenzele@gcis.gov.za](mailto:vukuzenzele@gcis.gov.za) Lutingo: (+27) 12 473 0353

Tshedimosetso House:

1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

NDI YA MAHALA A I RENGISWI

# Bad behaviour results in alcohol ban

**A TRAUMA SURGEON** has welcomed President Cyril Ramaphosa's efforts to sober up South Africa, saying that heavy drinking was causing a headache for hospitals.

The sale of alcohol was once again banned in South Africa in the middle of July because of the number of people needing emergency care in hospitals as a result of drunken behaviour.

Instead of being available to help people who were very sick from the coronavirus disease (COVID-19), hospitals were treating patients wounded in car accidents or

fights that were caused by drinking too much.

Professor Steve Moeng, who is head of trauma at Gauteng's Charlotte Maxeke Hospital, explains that under level five of the lockdown, the hospitals' emergency rooms were nice and quiet but each time the country went to a lower level, the number of people needing emergency treatment at our hospitals increased.

He says that since the coun-

try moved to level four of the lockdown on 1 June, hospitals have seen more trauma cases.

"Unfortunately, this has had a negative impact in terms of our ability to deal with the COVID-19 load in our hospitals," he says, explaining that in South Africa, most of the trauma cases dealt with by hospitals are related to alcohol.

Moeng, who is also the academic head of trauma at the University of the Witwa-



tersrand, says when the emergency rooms are full, hospitals are not able to give as much time and resources to COVID-19 as needed.

He says there is a need to re-evaluate society's relationship with alcohol because too many people are not able to drink responsibly and

instead become drunk and disorderly and behave recklessly or badly as a result.

Emergency rooms tell the story of the impact on South Africa of the abuse of alcohol, with doctors spending most weekends stitching up victims of domestic abuse, car crashes or violent fights.

— SANews.gov.za

## Tsho bva kha siatari 1

tshikalo tsha okisidzheni ine muthu a khou i fema, "vha ralo Mulanguli Muhlwane wa CSIR Future Production: Manufacturing Vho Martin Sanne .

Vhalwadze vha shumisaho venthileitha vha tumanyiwa nayo nga kha masiki wa khofheni. Okisidzheni i kokodzwa u bva kha thannge la gese ya okisidzheni ya tanganyiswa na maya mufhe kha venthileitha, une u bva afho ya fhiriselwa kha masiki wa kona u femiwa nga mu-

lwadze. Vho Sanne vha ri u dadzisa kha u bommba mya u re na okisidzheni, CPAP i dovha ya thusa vhalwadze u femela nn̄da.

Tshishumiswa tsha CPAP tshi nga shumiswa hothe fhethu ha zwa dzilafho la vhalwadze ha thekhinolodzhi ya nt̄ha na kha nzudzanyo dza tshifhinga nyana, u fana na zwibadela zwa tshifhinga nyana na zwiimiswa zwa u valela vha khou lwalaho.

Vho Sanne vha ri CSIR i do vha yo no bveledza dziventhileitha dza 10 000 mafheloni a Thangule. I tshi khou shumisana na

Siemens, Simera, Akacia, Gabler, Umoya na Yunistithi ya Cape Town, CSIR yo bveledza CPAP u ya n̄ga tshilingano tsha zwa Dzangano ja Mutakalo ja Liphasi.

Betshe ya u thoma ya dziventhileitha i do netshedzwa zwibadela zwa muvhuso zwine zwa khou tshenzhema mutsiko nga vhanga la u sa vha hone ha tshomedzo dza u thusa vhalwadze vha COVID-19.

CSIR yo thoma u shuma zwa CPAP nga murahu ha musi liphasi li tshi khou tshenzhema thahelelo khulwane vhukuma ya dici-

venthileitha. "Henefha nga Thafamuhwe na Lambamai, ho do thoma u vha na thahelelo ya netshedzo ya dziventhileitha u bva kha vha netshedzi vhashu vha dzitshaka. He dza vha dzi tshi khou wanala hone, dzo vha dzi khou dura vhukuma, ngauralo, muvhuso wa bvisa thenda ya mvededzo ya dziventhileitha," vha ralo Vho Sanne.

Thenda yo vha tshipiqa tsha Thandela ya Venthileitha ya Lushaka ya muvhuso u bva kha Muhasho wa Mbambando, Nqowetshumo na Muqatisano.

CSIR i khou dovha ya shuma kha u bveledza venthileitha ya Bi-level Positive Airway Pressure yo sedzaho kha u thusa vhalwadze vha na tsumbadwadze dza COVID-19 dzi re na khombo ya u vhulaha. Venthileitha i do thusa hothe kha u femela ngomu na u femela nn̄da, hu nga vha nga maitele a disaho mutsiko wa maya tshifhinga tshothe kana nga ndila ine mutshini wa limuwa ndisedzo ya okisidzheni i tqdiwaho nga mulwadze na u dzudzanya mutsiko nga ndila yo teaho. ①



government communications

Department:  
Government Communication and Information System  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Tel: 012 473 0353

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za

Address: Private Bag X745, Pretoria, 0001

Head of Editorial and Production  
Khusela Diko | khusela@gcis.gov.za

Editor-in-Chief  
Tyrone Seale | tyrone@gcis.gov.za

Managing Editor  
Ongezwa Mogotsi  
ongezwa@gcis.gov.za

News Editor  
Noluthando Motswai

Writers  
More Matshediso  
Jauhara Khan  
Silusapho Nyanda

Senior Designer | Tendai Gonese

Language Practitioners  
Nomgcibelo Motha  
Boitumelo Phalatse

Vuk'uzenzele  
is published by Government Communications (GCIS)

All rights reserved. Reproduction of the newspaper in whole or in part without written permission is strictly prohibited.

RISING SUN PRINTERS  
For Bilingual Services

Printed by: ON THE DOT



## Kha vha thuse u fhelisa u phadala ha COVID-19

Lushaka Iwashu Iwo livhana na tshiwo tshihulu vhukuma kha divhazwakale ya dimokirasi yashu. Kha mađuvha a fhiraho 120, ro kona u lengisa u phadala ha tshitzhili tshire tsha khou vhangang mutshinalo u mona na liphasi.

Fhedzi zwazwino, u engedzea nga u ḥavhanya ha tshivhalo tsha vha kavhiwaho he ra eletshedzwa nga vhomakone vhashu vha zwa dzilafho uri hu do itea, ho swika. Vhathu vha fhiraho kotara ya milioni Afrika Tshipembe vho kavhiwa nga tshitzhili tsha corona, nahone ri a zwi ḥivha uri hu na tshivhalo tshinzhi tsha vho kavhiwaho tshi songo vthonalaho. Zwazwino ri khou rekhoda tshivhalo tshiswa tsha vha kavhiwaho tshi fhiraho 12 000 ḫuvha liñwe na liñwe.

U bva tshe dwendze la ḥatha nga Thafamuhwe, vhathu vha swikaho 4.079 vho lovha nga nthani ha COVID-19.

U fana na lutsinga luhulu lwa maya u rotholaho vhukuma lu swielaho shangoni ḥashu u bva kha South Atlantic nga tshifhinga hetshi tsha ḥiwaha, hu na zwipida zwi si gathi zwa shango ḥashu zwine zwa do sala zwi songo kwamiwa nga tshitzhili tsha corona. ḫumbu la tshitzhili tsha corona lo kalula vhukuma na u vha li tshinyadesaho u fhira zwe ra vhuaya ra ḥangananazwo murahu. Li khou swiela fhu zwiko zwashu na thandululo dzashu u swika magumoni.

U gonya nga u ḥavhanya ha tshivhalo tsha vha kavhiwaho he vhomakone vhashu na vhorasaintsi vha hu bula uri hu do itea miñwedzi miraru yo fhiraho, ho swika. Ho thoma Kapa Vhukovhela nahone hu khou itea ngei Kapa Vhubvađuvha na Gauteng.

Naho zwo ralo, musi tshivha-

lo tsha vha kavhiwaho tshi tshi khou gonya nga luvhilo, ndi zwa vhuṭhogwa u ḥivha uri reithi yashu ya vha lovahao ya phesenthe ya 1.5 ndi iñwe ya dza fhasisa liphasini. Hezwi zwi khou vhambedzwa na tshivhalokati tsha reithi ya vha khou lovahao tsha liphasi tsha phesenthe dza 4.4. Ri tea u livhisa ndivhuwo dzashu dza u vha na tshivhalo tsha mpfu tsha fhasi kha shango ḥashu kha tshenzhemo na vhuḍikumedzeliha vhashumeli vha mutakalo vhashu na maga e ra a dzhia nga u ḥavhanyedza u bveledzisa na u lugisela sisiñeme ya mutakalo washu.

Naho vunzhi ha vhathu vhashu vho dzhia vhukando ha u thivhela u phadala ha tshitzhili, vha hone vhangang vha sa khou ita nga u ralo. Hu na vhañwe vhukati hashu vhangang vha khou pfuka milayo ye ya phasiswa ya u lwa na vhu-lwadze.

Vhukati ha tshiwo tsha dwadze ili, u ḥamela thekhisi u songo ambara masiki, u kuvhanganana dzikhonani, u ya mbulungoni kana u dalela vha muña, na zwone zwi nga phadala tshitzhili na u lozwa matshilo. Hovhu vhu nga kha di vha vhu vhulwadze vhu vhangwaho nga tshitzhili, fhedzi vhu phadala tshitzhili na vhuḍifari na mikhwa ya vhathu.

Nga kha nyito dzashu riñe vhañwe – sa vhathu vhangang vhañwe, sa miña, sa zwitshavha

– ri nga kona nahone ri fanela u shandukisa ndila ine tshiwo tsha dwadze ili ya khou isa shango ḥashu hone. Ri tea u ambara masiki wa labi une wa vala mulomo na ningotshifhinga tshothe musi ri tshi bva hayani. Ri fanela u bvela phanđa na u ḥambaa zwanda zwashu tshifhinga tshothe nga

mađi na tshisibe kana nga sanithaiza (tshivhulahatshitzhili). Ri fanela u bvela phanđa na u kunakisa na u sanithaiza fethu hothe ha u shumela hone ha nnyi na nnyi. Tsha vhuṭhogwa vhukuma, ri fanela u vha kule na muñwe muthu – lwa vhukule ha mithara dzi swikaho mbili – u bva kha vhañwe vhathu.

Zwazwino hu na vhuṭanzi ho bvelelaho ha uri tshitzhili tshi nga hwalwa nga zwipiđa zwitkuṭuku muyani fethu ho qalesaho vhathu, ho valeaho kana hune hu sa tou vha na u mona ha maya zwavhuđi. Nga nthani ha hezwi, ri fanela u khwinisa nga u ḥavhanya vhuço ha nga ngomu ha fethu ha nnyi na nnyi hune khonadzeo ya khombo ya u kavhiwa ya vha khulwanesa.

Tsheo yashu ya u ḥivhadza nyiledza u bva mayayi ya lushaka nga vhuphara yo thivhela u gonya huhulu ha vhuḍadze nga u ḥavhanya musi tshumelo dza mutakalo dzashu dzo vha dzi sa athu lugisela zwavhuđi, zwa zwa vha zwi tshi do vhangang ndozwo khulwanesa ya matshilo a vhathu.

Kha tshifhinga tshe ra vha ri natsho, ro dzhia maga a vhuṭhogwa u khwaṭhispa phindulo ya mutakalo washu. Ro ita dzindingo dza tshitzhili tsha corona dici fhiraho milioni mbili nahone vhashumeli vha mutakalo vha tshitshavha vhu ḥola vhathu vha fhiraho 20 milioni.

Ro kona u ri hu vhe na mimbete ya sibadela i ḥodago u swika 28,000 ya vhuḍadze vha COVID-19 na u fhaṭa zwibadela zwa tshifhinga nyana zwi shumaho u mona na shango. Zwazwino ri na mimbete ya khwarathini ya 37,000 kha zwimiswa zwa muvhuso na zwa phuraivethe

u mona na shango, zwo lugela u ḥanganedza avho vha sa koni u ḥikhethela thungo mahayani avho.

Ro renga na u ḥisa tshomedzo dza u ḥitsireledza dza milioni zwibadela, dzikiliniki na zwikoloni u mona na shango u tsireledza vhashumi vha netshedzaho tshumelo dza vhuṭhogwa. Ro thola nahone ri khou bvela phanđa na u thola vhaongi vha u engedzedza, madokotela na vhashumi vha zwa mutakalo kha tshimo tsha shishi.

Ri ya phanđa na u ita mvelaphanđa kha ndingedzo dzashu dza u lwa na COVID-19, fhedzi khaedu yashu khulwanesa i kha di da. U mona na mavundu oñhe, ri khou shuma u engedza tshivhalo tsha mimbeite wadini dza vha lwaalesaho na kha wadi zwadzo uri i vhehone u itela vhalwadze vha COVID-19.

Tshikhala wadini tshi khou vulea kha zwibadela zwo vhalaho nga u lengisa ndondolo ya dzilafho ine a si ya shishi, u shandukiswa ha huñwe fethu zwibadela ha itwa wadi dza u engedzedza na u fhaṭwa kana u engedzedza ha zwibadela zwa tshifhinga nyana.

Ri khou shuma u engedza ndisedzo ya okisidzheni, dziventhileitha na dzinwe tshomedzo u itela avho vha ḥodago ndondolo ya vhuṭhogwa, hu tshi katela na u nga pambusa netshedzo ya okisidzheni dze dza vha dzi tshi khou ya u shumiselwa zwiñwe. Ri khou shumisa thekhinołodzhi dza didzhithala u khwaṭhispa u topola, u sala murahu vho kwamanaho na muthu o kavhiwa na u vha vheah fethu ha thungo, na u tikedza avho vho wanwahouri vha na tshitzhili tsha corona.

Sa izwi zwino ri tshi khou sendela tsini na matshikeni a vhuḍadze, ri tea u khwaṭhispa ura ri tevhedza tsiradwadze na u khwaṭhispa maga aye a vha hone a u ongolosa reithi ya phiriselo.

Milayo ya u ambarwa ha mimasiki i do khwaṭhispa.

Vhatholi, vhañe vha mavhengele na vhalanguli, vhareili vha zwiendedzi zwa nnyi na nnyi, na vhalanguli na vhañe vha zwifhaṭo zwiñwe zwa nnyi na nnyi zwazwino vha kombetshedzwa nga mulayo u khwaṭhispa ura muthu muñwe na muñwe a dzenhaho kha zwifhaṭo zwavho kana modoro u fanela u vha vho ambara masiki.

Thekhisi dzi tshimbilaho nyendo pfufhi dzapo zwazwino dzi do tendelwa u engedza tshivhalo u ya kha phesenthe ya 100 ya vhanameli, ngeno thekhisi dza nyendo ndapfu dzi sa do tendelwa u ḥamedza tshivhalo tshi fhiraho phesenthe dza 70 dza vhanameli, zwi tshi bva nga uri phurotokholo ntswa dza u fhungudza khonadzeo dza khombo dzi elanaho na u ambarwa ha masiki, u sanithaiza modoro na u vula mafasiñere dzi khou tevhedzwa.

Zwazwino hu na vhuṭanzi vhu re khagala ha uri u vulwa ha thengiso ya mahalwa zwo vhangang mutsiko u vthonalaho kha zwibadela, hu tshi katela yunithi dza zwi tatisaho na ICU, nga vhangang khombo dza mimodoro, zwi tatisaho zwi elanaho na dzikhakhathi. Nga u ralo, ro dzhia tsheo ya uri u itela u vhulunga tshivhalo tsha mimbete sibadela, thengiso, u hwala na u iswa ha mahalwa zwi khou imiswa u bva zwino.

Sa maga a u engedzedza u itela u fhungudza mutsiko zwibadela, hu do vhewa nyiledzo ya tshifhinga tsha u tshimbila vhukati ha awara ya 9 nga madekwana na awara ya 4 nga matsheloni.

Ri khou dzhia maga aya ri tshi tou zwi ḥivha zwavhuđi uri a kombetshedza nyiledzo dzi sa takalelw i matshilo a vhathu. Honeha, o tea u ri thusa ura ri kone u bva matshikeni a vhuḍadze.

A hu na ndila ine ri nga tinya ḫumbu la tshitzhili tsha corona. Fhedzi ri nga fhungudza tshifhinga tsha u tshimbila vhukati ha awara ya 9 nga madekwana na awara ya 4 nga matsheloni.

Zwazwino, u fhira na mathomoni, ri na vhuḍifhinduleli ha matshilo a vhathu vha re vhukati hashu.

Ri do bva kha ḫumbu ili ro tsireledza. Ri do vusuludza shango ḥashu la vha na mutakalo na lupfumo. Ri do kunda. ❶

# Celebrating South African women

**A**ugust is Women's Month, a time when we pause to celebrate the achievements and contributions made by South African women.

## Why do we celebrate Women's Day?

In South Africa, 9 August is Women's Day and the month of August is National Women's Month. This is an opportunity to celebrate women's achievements and the important role that women of all races and religions have played and continue to play in South African society.

On 9 August 1956, more than 20 000 women from all walks of life united in a mass demonstration at the

Joseph, Albertina Sisulu, and Sophia Williams-De Bruyn.

In remembrance of what South African women

**"Women of South Africa, be proud of what you have achieved."**

Union Buildings in Pretoria. They protested against the unjust pass laws enforced on women in South Africa.

The women were led by Lillian Ngoyi – a trade unionist and political activist, Helen

achieved on that day, 9 August has been declared as National Women's Day and is a public holiday in South Africa. Women's Month is an opportunity to celebrate and reflect on the achieve-

ments of these inspirational women, the problems they faced in the struggle to be free and the important role all women continue to play in society.

Apart from their traditional roles as mothers, wives and caregivers, statistics show that women are making great progress in business, politics and academic and economic careers, with more and more women reaching top positions.

## Make a difference

Women of South Africa, be proud of what you have achieved. Let the achievements of those who went before you inspire you to unlock your own strength and motivate you to make a difference in your family, your community and your country.

Go out and celebrate the women that you are. Go out and make a difference this Women's Month! **¶**

## Gender-based Violence

Gender-based Violence and Femicide (GBVF) continues to be a big problem in our society. The fight against GBVF cannot be left to government alone; it must be embraced by all South Africans – men, in particular.

Contact the Gender-based Command Centre in your area by calling 0800 428 428 or send a please-call-me to \*120\*7867#

## Important numbers

If you are being abused or suspect that someone is being abused, call:

- South African Police Service 10111
- Childline 0800 055 555
- Stop Women Abuse Hotline 0800 150 150
- Lifeline 0861 322 322.

# Mudzimamulilo wa Crew Juliet u ri kovhela tshitoro tshawe

**VHAFUMAKA-DZI** vha fanela u ita zwithu zwiwa, u ralo mudzimamulilo.

## Dale Hes

**M**uswa ane a vha mudzimamulilo, Vuyiseka Arendse wa miwaha ya (26) ndi murado wa Crew Juliet, tshigwada tsha zwa u dzima mililo ya daka tsha u tou thoma tsha vhafumakadzi fhedzi kha la Afrika Tshipembe. Nungo dzawena vhuimiseli hawe kha u toda u diitela dzina kha lifhasi la mushumo wo dalesaho vhanna wa zwa u dzima mulilo i tou vha thuthuwedzo ya vhukuma kha vhafumakadzi vhothe.

Arendse o alutshela doroboni thukhu ya Kapa Vhukovhela, Beaufort West. Nga murahu o fhedza tshikolo, o lingedza u ya u guda gudedzini la Oudtshoorn, fhedzi a nanga u humela hayani u tikedza muja wa hawe. O shuma vhengeleni lwa tshifhinga nyana, fhedzi



Muswa ane a vha mudzimamulilo, Vuyiseka Arendse ndi murado wa tshigwada tsha vha u dzima mulilo vha vhafumakadzi fhedzi tsha u thoma Afrika Tshipembe.

Photo: Alistair Burt - Tshumelo dza zwa Mupo dza NCC

zwa vhudzimamulilo zwa kunga mafo awe.

"Ndo vhona vhudzimamulilo vho ambara yunifomo dzavho na matiraka matswuku mahulu.Nda mbo di thoma u zwi takalela na zwenezwo nda vho toda u divha zwinzhi," u ralo Arendse.

Arendse o vha muwe wa vhatelwadigiri vha mbekanya-mushumo ya mveledziso ya vhaswa ya Chrysalis Academy nga muvhoso wa Kapa Vhukovhela nga 2016. Nga murahu ha mbekanyamushumo, o shuma kha tshiitshi tsha zwa vhudzimamulilo vgei Beaufort West a tshi hola R1 900 fhedzi

nga nwedzi. Fhedzi o do wana tshikhala tshe tsha netshedzwa nga Tshumelo dza zwa Mupo dza NCC nwaha wo firaho.

"Ndo vha ndi Chrysalis Academy sa mutshimbidi musi NCC i tshi da u amba na matshudeni nga ha tshikhala tsha u ita khumbelo ya pfumbudzo ya tshigwada tsha u dzima mililo ya daka tsha u tou thoma tsha vhafumakadzi fhedzi. Naho ndo vha ndi si muwe wa matshudeni, ndo vha na dzangalelo vhukuma nda mbo di ita khumbelo ya u dzhenela kha pfumbudzo, na uri nda mbo di tanganedza," u ralo Arendse.

Arendse o do ita pfumbudzo, ye ya katela masia a theori na u tou ita mushumo wa zwa vhudzimamulilo.

"Ndo guda zwinzhi vhukuma. Tsha u thoma, ndo vha ndi sa divhi uri hu na vhadzimamulilo vha shumaho u dzima mulilo wa madaka. Ndo vha ndi tshi humbula u nga vhothe vha shuma dzidoroboni fhedzi u dzima mililo kha zwifha, " u ralo.

Arendse o dadzisa nga uri zwo vha vhudipfi vhu mangadzaho u phasa pfumbudzo na u vha tshipida tsha tshigwada tsha zwa vhudzimamulilo tsha vhafumakadzi fhedzi tsha u tou thoma tshi sa faniho na zwiwe.

"Ndo pfa ndo takala vhukuma, nga maanda ngauri musi ndi tshi vhudza vhathu uri ndi khou toda u vha mudzimamulilo, vhunzhi havho vho ri ndi nga si kone u zwi ita ngauri ndi mufumakadzi nahone ndi nga si kone u kondelela u ita mushumo uyu. Hezwi zwo nkombetshedza u vha sumbedza uri ndi nga zwi kona, hu si u itela nne fhedzi, fhedzi na vhafumakadzi vhothe vha Afrika Tshipembe."

Arendse u ri u lwa hawe na mulilo muhulwane vhukuma lwa u tou thoma ngei Noordhoek ho vha khaedu fhedzi ha dovha ha vha tshenzhemo ya mbuelo khulwane.

"Lo vha li diso langa la awara dza 24 dzothe la u tou thoma na u dovha lwa vha lwa u thoma ri tshi khou shuma rothe na vha vha vhadzimamulilo vha vhanna. Zwo vha zwi tshi khou netisa na u fhisesa nga maanda ro ambara zwiambaro zwa u qitsireledza zwashu fhedzi ra fhedza mushumo nahone vhudipfi nga murahu ho vha havhuvi vhukuma."

Arendse u tuwedza vhafumakadzi vha Afrika Tshipembe uri vha songo didzhiela fhasi na luthihi.

"Vha songo taluswa nga zwine vhathu vha ri vha nga kona na zwine vha ri vha nga si kone." **¶**

\*U sedza zwikala zwinzhi zwi netshedzvaho nga Tshumelo dza zwa Mupo dza NCC, kha vha vha tevhele kha siazi la Facebook. Vha nga di dovha vha founela hafu kha 021 702 2884 (Doroboni ya Kapa), 010 007 5272 (Gauteng), 031 003 2964 (KwaZulu-Natal) kana 041 101 1033 (Kapa Vhubvađuvha).